

# **INSTITUT LATINITAS**

## Presentacion del programa **Familhas de Lengas**



**INSTITUT LATINITAS**

Maison de l'Occitanie, 117 rue des États Généraux, 34000 MONTPELLIER  
tel. 04 67 06 81 10 | fax. 04 67 06 81 12 | mail : [institut.latinitas@orange.fr](mailto:institut.latinitas@orange.fr)

Institut Latinitas, qu'es aquò ?	4
Fond istoric e contèxte scientific	5
> La practica culturala e linguistica de las escòlas Calandreta e la naissença del trabalh conceptual a l'entorn de l'ensenhamant linguistic	5
> Las tendéncias actualas de la recèrca dins lo domeni del plurilinguisme e de l'intercompreneson entre las lengas vesinas	6
Los principis fondators del programa Familhas de Lengas	7
> La continuitat de la mairala al collègi	7
> Aprendissatge linguistic e biais pedagogic	8
> Metodología	9
> Dos concèptes novators : la lenga vertebral e las palanças	10
> La question de l'avaloracion	11
Conclusion	11





Si, par la comparaison du français et du languedocien, ou du provençal, les enfants du peuple, dans tout le Midi de la France, apprenaient à retrouver le même mot sous deux formes un peu différentes, ils auraient bientôt en main la clef qui leur ouvrirait sans grands efforts, l'italien, le catalan, l'espagnol, le portugais.

Jean JAURÈS



Raices y alas : pero que las alas arraiguen y las raices vuelen.

Juan Ramon JIMENEZ



Col lop quan vol de letra aprender e anch null temps no. I poch hom fer entendre ne A ne B ne D ne L mays solament anyell, anyell, anyell.

Peire VIDAL



Las escòlas occitanas Calandreta<sup>1</sup> existisson dempuèi 30 ans.

Pensan l'aprendissatge de l'occitan coma una dobertura sul mond, e an experimentat pro d'ora l'aprendissatge de mantunas lengas.

La soscadissa alentorn del bilinguisme actiu aboriu per immersion, emai los escambis amb d'escòlas d'autres païsses endralhèron un travalh sus las lengas.

Aqueste travalh, menat per de regents, e seguit per d'universitaris interessats, pròva la capacitat dels escolans de se dobrir a las autres lengas, e de dintrar dins las lengas de sa familha de mercé a sas capacitats bilingüas: dins las escòlas immersivas, los enfants se bastisson una representacion linguistica qu'es pas tancada dins una sola lenga.

Desenvolopar sas capacitats es l'objectiu del programa *Familhas de Lengas* menat pel nòstre Institut cotria amb lo centre de formacion APRENE<sup>2</sup>.

La tòca de l'activitat de l'Institut Latinitas es de desenvolopar una recèrca dins lo domeni dels aprendissatges lingüistics aborius.

Bèl primièr, la mira es la recèrca e la concepcion dels métodes d'ensenhament plurilingües de las lengas latinas.

Las activitats de l'Institut son :

- l'experimentacion pedagogica, didactica e metodologica ;
- la creacion et l'edicion de material pedagogic sus tota mena de supòrt ;
- l'organisacion de las acampadas de travalh, de rescontres e de collòquis ;
- la formacion dels ensenhaires e del personal

<sup>1</sup> A l'ora d'ara, la Confederacion Occitana de las Escòlas Laïcas Calandreta recampa 46 escòlas e 2 collègis amb un total de 2356 escolans.

<sup>2</sup> APRENE, fargat en 1995 e convencionat pel Ministèri de l'Educacion nacionala, es lo centre de formacion dels ensenhaires de las escòlas Calandreta (Establiment d'Ensenhament Superior).



### La practica culturala e linguistica de las escòlas Calandreta e la naissença del trabalh conceptual a l'entorn de l'ensenhamant linguistic

Las escòlas Calandreta, que concebon l'aprendissatge de l'occitan coma una dobertura al mond, practiquèron, tre lor fondacion, un programa intensiu d'escambis amb los escolans d'autres païses d'Euròpa. An aquela escasença, los regents e los parents constatèron que lo bilinguisme occitan-francés permetriá als enfants de lors escòlas de se comprene aisidament. Era en particular lo cas quand de ligams èran tescuts amb de pichons italiens, catalans, castilhans o portuguéses. Tal coma o pressentiguèt Joan Jaurès en 1912, aquel bilinguisme constituís una vertadièra dobertura cap a l'Euròpa latina.

En voldre anar en delai d'aquel constat, la *Confederacion de las escòlas Calandreta* endralhèt un trabalh de cerca e comencèt per metre en plaça un ret de cercaires d'universitats franceses e europencs interessats pel bilinguisme precòç e son desenvolapament cap a un plurilinguisme eficaç. En 1992, lo projècte pilòt *Intercomprendeson de las lengas latinas* es estat lançat per fin de testar e de desenvolopar un dispositiu d'aprendissatge permetent als subjèctes possedissent una o mantunas lengas romanas de comprene un interlocutor parlant una lenga romana que coneisson pas.

Dins aquel encastre, lo rescontre amb lo professor Stegmann de l'Universitat de Francfort foguèt decisiu. La descobèrta de sos trabalhs confortèt los regents de las escòlas Calandreta engatjats dins aquel projècte dins lor causida e lor caminament e dubriguèt de perspectivas novèlas. Lo trabalh realizat fins aquí d'un biais

empiric dins las classas trapava atal un apièg teoric essencial.

En 1996, 15 regents de Calandreta rescontravan lo professor Stegmann per un estagi de formacion a Pau : «Qual ten las lengas ten la clau».

L'Institut Latinitas e lo program Familhas de lengas èra nascut.

La practica dins las escòlas del programa Familhas de lengas concernís subretot tres camps d'intervencions:

- lo camp lo mai instrumentalisat dins las classas es lo de las **lengas romanicas** : la descobèrta de caduna e las palancas<sup>3</sup> entre elas.
- **Las familhas vesinas** : lengas celticas, germanicas, eslavas... e qualques claus de classificacion ;
- **l'univèrs de las lengas** : la riquesa culturala, la diversitat d'expression e la relativitat culturala.

Un autre camp de trabalh que se laura de contunh dins las classas es lo de la comparason e de la descobèrta dels autres dialèctes de l'occitan.

<sup>3</sup> cf. *infra* p.7

## Las tendéncias actualas de la recèrca dins lo domeni del plurilingüisme e de l'intercompreneson entre las lengas vesinas

Las tendéncias actualas de la recèrca a prepaus del domeni del plurilingüisme son en fasa amb l'experiéncia practica e lo desenvolapament d'un trabalh conceptual dins las escòlas Calandreta. Tornam trapar los tres camps d'intervencions dins los camps de reflexions scientifics, notablament **lo revelh linguistic, l'intercompreneson e l'apròchi plurilingue**.

**Lo revelh linguistic** aquò's mai una sensi-bilizacion aboriva a la diversitat linguistica e culturala que non pas l'aquisicion d'una competéncia dins una lenga particulara. Preconiza una dobertura cap a las autres lengas, las autres culturas, las autres sonoritats. L'idèa es de desenvolopar de representacions e d'actituds positivas en çò de l'enfant, de l'endralhar cap a l'aprendissatge de las lengas e alucar son interès per la diversitat linguistica e culturala<sup>4</sup>. Aqueste trabalh de conscientisacion linguistica (sovent resumit per la noción de language awareness) met l'accent sus la comparason interculturala d'estructura de la lenga e dels efièches de la cultura. Se tracha plan doncas de desenvolopar una "educacion linguistica" que se concentre pas sus una lenga especifica, mas sus d'aspèctes metalinguistics e metacognitius tras qu'importants per l'aprendissatge linguistic.

Se pòt far la comparason amb l'educacion fisica, qu'es pas centrada sus un espòrt en particular, o l'educacion artistica que vòl dobrir e desenvolopar de facultats cognitives plan mai espandidas que la practica d'una activitat artistica unenca. Dins lo quadre del metòde d'inter-compreneson, las estrategias trans-ferencialas aumentan la conscientisacion.

**L'intercompreneson** permet d'estalviar lo recors a una lenga tèrça entre doas personas que parlan de lengas pròchas. Aquò pren una importància bèla dins lo contèxte de la construccion d'una Euròpa unida dins lo respècte de la diversitat linguistica e culturala.

En general, **L'apròchi plurilingüa** es pas centrat sus una lenga unenca. Met l'accent sul fait que, "a flor e a mesura que l'experiéncia lengatgièira d'un subjèct dins son contèxte cultural s'espandís de la lenga de la familia a la del grop social, puèi a la d'autres grops (que se faga a l'escòla o practicament), classifica pas aquelas lengas e aquellas culturas dins de tiradors desseparats mas bastís puslèu una competéncia comunicatritz noirida per tota coneissença e tota experiéncia de las lengas, onte las lengas son en **coreacion e inter-agisson**"<sup>5</sup>.

Aital, l'apròchi plurilingüe, bastida sus l'intercompreneson de las lengas d'una familia, avia l'aquisicion d'una competéncia plurilingua, coma una mena de gramatica comparada de las lengas<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> cf. per exemple lo program Evlang fargat en 1997.

<sup>5</sup> Cadre Europènc Comun de Referéncia p. 11

<sup>6</sup> cf. per exemple lo metòd per las lengas romanicas prepausat per EuroComRom.



## Los principis fondators del programa *Familhas de Lengas*

Los programas e los métodos d'intercomprendeson que coneissiam fogueron faits mai que mai per un public adult: estudiants, regents, especialistes.

Vesèm nàisser pasmens plan de projectes e d'esforços per fargar de material pedagogic e didactic pels joves escolans<sup>7</sup>.

L'apprendissatge de las lengas a l'escola es afar de l'escolaritat tota. D'autant mai dins las escòlas Calandreta, que la question linguistica es al centre del projecte de l'escola, l'organizacion de l'ensenhamant de las lengas deu èsser clarament marcat de longa (de la mairala al segondari) . Aquesta exigéncia cap tres condicions essencialas: **coeréncia, continuitat e progression**.

### La continuïtat de la mairala al collègi

*Familhas de Lengas* es lo títol del programa, mas se declina en:

- **Musicas de las Lengas** : amb d'activitats d'escota, de rescontres, l'apprendissatge de comptinas e de cançons, lo programa *Musicas de las Lengas* es la basa del trabalh de dobertura a las lengas, tre lo cicle 1 (amb d'enfants de dos a tres ans). *Musicas de las Lengas* val per totas las lengas, pas sonque las del domeni romanic. Podriam dire que la tòca primiera es de "dobrir l'aurelha" dels mainatges a las autres lengas e otras sonoritats.
- **Familhas de Lengas** : Al fial dels cicles 2 e 3 de l'ensenhamant elementari, los escolans trabałhan la diversitat e l'alteritat linguistica d'un biais progressiu, amb d'aisinas, d'activitats e de supòrts variats. La

descobèrta de las autres lengas se fa dins un vai e veni dinamic entre cadun dins la classa e la cultura e las caminadas del grop-classa.

- al collègi, tot aqueste trabalh se contunha, e s'i ven articular l'ensenhamant de las lengas vivas estrangièiras (LV) obligatòrias. Se transforman las competéncias passivas dins las lengas romanicas en competéncias activas.

<sup>7</sup> Lo programa *Euromania* es a nostra coneissença dins aqueste domeni l'experiéncia la mai capitada.

## Aprendissatge linguistí e biais pedagogic

Lo projèct Familhas de Lengas se posquèt desenvolopar dins las classas de las escòlas Calandreta de mercé a la cultura pedagogica d'aquelas classas e a la concepcion de l'aprendissatge qu'an en comun: noción de desir d'aprene, bastison del saber per una recèrca activa, aprendissatges que prenon de sens gràcia a de produccions e a la realization de projèctes, socio-construcción dels aprendissatges, plaça del regent : responsable, actor , acompañaire ...

Aquesta pedagogia en movement, nascuda de las tecnicas Freinet e noirida de Pedagogia Institucionala, espeliguèt a son aise dins la practica de l'immersion linguistica.

Lo trabalh de Familhas de Lengas s'enrasiga dins aqueles principis e entamena una soscadissa novèla a prepaus de la didactica de l'ensenhamant de las lengas : sortissèm del cadre d'aprendissatge dirècta e sistematic d'una lenga coma sistèma tancat, e dintram dins una dinamica psicologica de dobertura a las lengas e a l'autre.

Al dintre de la pedagogia immersiva, los mainatges bilingües se bastisson una representacion linguistica que depend pas mai d'una sola lenga: s' encaminan cap a la constitucion d'un meta-lengatge.

Desenvolopar aquela capacitat es l'objectiu prigond d'aqueste programa.

La valorisacion de las culturas pròprias als enfants de la classa e de l'environa es essenciala per endralhar a la dobertura al monde.

La lucha contra la culpabilitat, lo refús de la vergonha, pòdon permetre de tornar prene fisança e de pausar sus un pè d'egalitat totas las lengas e culturas.

Las representacions de l'estrangeir cànbian: la diferéncia es pas mai viscuda coma una angoissa, deven sorga de curiositat.

La ciutadanetat se viu.

**Las lengas venon alara viscudas pel mainatge coma estranjas, e pas mai coma estrangièras.**

## Metodología

La metodología empleada dins *Familias de Lengas* vol :

una cultura de la classe :

- produccions
- correspondéncias, escambis
- transversalitat e ligams amb las activitats e los luòscs institucionals de la classe

una concepcion generala de l'aprendissatge :

- presa en compte del subjèct
- manipulacion, recèrca
- bastison collectiva
- teorizacion

Lo programa *Familias de Lengas* cèrca de desenvolopar :

- la mobilisacion de las coneissenças aquesidas gràcia al bilinguisme;
- la decontextualisacion de las competéncias lingüisticas (las tornar jogar dins de situacions o de lengas novèlas);
- un equilibre entre la presa de riscas e la fisança;
- la presa de consciencia del fonctionar de las lengas : traches de fonologia, morfosintaxi.

• la bastison de competéncias linguísticas :

- elaboracion de *palancas* (lexicalas, gramaticales, fonologicas...);
- trabalh sus la noción de còdi ;
- La capacitat de creacion dins plan de dominis (poësia, calligrafia, ...)


## Dos concèptes novators : la lenga vertebral e las palancas

Familhas de Lengas s'apièja sus la noción de **lenga vertebral**. Per nautres<sup>8</sup> la **lenga vertebral** es la lenga de referéncia per bastir las **palancas** cap a las autres lengas de la meteissa familia.

Per las lengas romanicas, l'occitan es naturalament la lenga mai en posicion de far de lenga vertebral: linguisticament, se sarrá plan mai del catalan, del castelhan o de l'italian que non pas lo francés : per definir las particularitats linguisticas de l'occitan per rapòrt a las lengas romanicas pròchas, lo linguista Jules Ronjat<sup>9</sup> establiguèt una classificacion amb una escala de 19 traches pertinents (onze fonetics, cinc morfològics, un sintactic e dos lexicals)<sup>10</sup>:

- quatre desseparan l'occitan del catalan ;
- set desseparan l'occitan del castelhan ;
- uèit desseparan l'occitan de l'italian ;
- dotze desseparan l'occitan del franco-provençal ;
- setze desseparan l'occitan del francés.

Lo concèpte de **palancas** foguèt definit per de regents de las escòlas Calandreta dins las annadas 80<sup>12</sup>. Amb la recèrca e l'estudi de las concordanças e de las regularitats de transformacions ortograficas



Distància lingüistica de l'occitan amb las lengas vesinas<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Lo concept foguèt inventat pel Pr T. D. Stegmann e definit del temps del collòqui *Latinitas 2000* a Besiers.

<sup>9</sup> Linguiste (1864-1925).

<sup>10</sup> cf. Bec 1986 (1re éd. 1963) *La langue occitane*, Paris : Puf, 128 p.)

<sup>11</sup> Segon 1993 *MEM'OC. Abrégé de culture occitane, languedocien-français*, Toulouse : CRDP, 124 p.

<sup>12</sup> cf Didièr AGAR, *Palancas, La Poesia*

entre lo francés e l'occitan, los mainatges bastisson d'instruments de passatge d'una lenga a l'autra. En far aquelas comparasons, fargan una aisina intellectuala per melhor comprene las lengas e ne fan l'esperlongament cap a las autres lengas.

Las **palancas** s'aprenon pas coma de règlas, mas se practican coma de recuréncias utilas. Aquesta aisina, balhada plan-planet a partir de la classa de CP pel domeni occitan-francés, s'agusa pauc a cha pauc e es aplicat a las lengas romanicas.

L'avaloracion del dispositiu, de las coneissenças e de las competéncias dels mainatges demòra un taulièr plan important. D'aisinas foguèron fargadas, d'experimentacions faitas dins las classas. Manca ara de fargar un dispositiu generalizable a totes las classas Calandreta e que se podriá espandir a d'autras classas.

## Conclusion

Las Calandretas bastisson dempuèi 30 ans una proposicion sociala e pedagogica nòva.

Long d'aquela aventura, los congreses e los rescontres entre parents e regents contunhan de definir l'especificitat del projècte:  
s'associar per far escòla, una pedagogia en movement, l'immersion una revolucion.

Los programas *Familhas de Lengas e Musicas de las lengas* se trapan ara al còr d'aquesta escomesa pedagogica: cossí respondre en actes e en practica an aquellas questions, a l'alba del sègle XXI :

**es possible de pensar l'escòla amb una plaça e un ròtle vertadièr de totes sos actors ( enfants, parents, regents, personal) ?**

**cossí ensenhar las lengas ?**

**quina concepcion de l'alteritat e quina practica de la ciutadanetat deu garantir l'escòla ?**